



**CRNA GORA**  
**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
Sekretarijat za uređenje prostora  
i održivi razvoj  
Br.06/4-37  
Bijelo Polje, 23.04.2013.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu DOO "GRADNJA" iz Bijelog Polja za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju tavanskog prostora radi pretvaranja istog u stambeni prostor, koji se nalazi u kolektivnom stambeno-poslovnom objektu na urbanističkoj parceli koju čini dio katastarske parcele br.285/1 KO Bijelo Polje u ulici 13.jula, na osnovu čl.62 i čl.62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG",br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11) i Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Centralna zona" Bijelo Polje („Sl.list Crne Gore"-opštinski propisi, br.3/10) i z d a j e

### **URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE**

za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju tavanskog prostora, u smislu pretvaranja istog u stambeni prostor, koji se nalazi u kolektivnom stambeno-poslovnom objektu na urbanističkoj parceli koju čini dio katastarske parcele br.285/1 KO Bijelo Polje u ulici 13.jula, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Centralna zona" Bijelo Polje.

Stambeno-poslovni objekat, upisan je u priloženom listu nepokretnosti-prepis 1296, br.105-956-1-2223/2013 od 28.03.2013.godine.

Za objekat je Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj izdao upotrebnu dozvolu Up.br.06/6-104/2 od 28.08.2012.godine za izgrađeni stambeno – poslovni objekat spratnosti (Su+Pr+3+Pk) na urbanističkoj parceli koju čini dio katastarske parcele br.285/1 KO Bijelo Polje.

U cilju organizovanja prostora tavana, u svrhu stanovanja, izvršiti rekonstrukciju, bez izvođenja radova u smislu povećanja horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta.

1.Shodno planiranoj namjeni površina urbanistička parcela, koju čini katastarska parcela br.285/1 KO Bijelo Polje, nalazi se u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a "Centralna zona " Bijelo Polje i to u zoni planiranog stanovanja srednje gustine sa djelatnostima i s obzirom na površinu urbanističke parcele  $539m^2$ , pripada tipu S4.

Maksimalno dozvoljeni indeks izgrađenosti na parceli iznosi 2,4.

Podzemne i suterenske etaže u kojima se organizuje garažiranje, kotlarnica i druge pomoćne prostorije ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele.



**Ukoliko se tavanski prostor pretvara u stambeni površina istog ulazi u obračun bruto razvijene građevinske površine objekta.**

Tektualnim prilogom plana tačka 2 Opšti urbanstičko-tehnički uslovi za izgradnju objekata i uređenja prostora u zahvatu DUP-a – Oblikovanje prostora i materijalizacija – propisano je da se potkrovni prostori u nepromijenjenom spoljnjem gabaritu – ukoliku su veliki rasponi objekta uslovili visok tavanski prostor mogu koristiti za stanovanje.

**2. Rekonstrukciju objekta projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.**

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnih objekata uz poštovanje visokih standarda shodno njegovoj funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Rekonstrukciju objekta uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

**3. Ovi uslovi su osnov za izradu investiciono-tehničke dokumentacije na osnovu koje će se (pored ostalih ispunjenih uslova i izmirenih zakonskih obaveza) izdati građevinska dozvola za rekonstrukciju predmetnog prostora.**

**4. Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika.**

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

**5. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.**

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore,predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena,kao što su temperaturna inverzija,magle,česte snježne padavine itd.Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima.Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina,dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm.Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine.Najviše padavina ima u novembru,a najmanje u maju.Prosječno godišnje ima 109 kišnih,21 sniježni,23 vedra i 135 oblačnih dana.

**6. Objekat se priključuje na ulicu 13.jula.**

Parkiranje je planirano u okviru parcele, a garažiranje isključivo u okviru objekta. Parkiranje obezbjediti po normativu 1 PM ( GM) po stambenoj jedinici.

**7. Projektom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.**



**8.**Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7.Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG",br.79/04) da pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.Investitor je dužan da od ovlašćene organizacije-privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima.

**9.**Instalacione mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima.

Pri izradi tehničke dokumentacije moraju se poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:

-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)

-Tehnička preporuka –Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Tehničke uslove priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu prema uslovima dobijenim od JP Vodovod "Bistrica", koji će biti sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova.

**10.**Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata .

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja:ekologije,zaštite od požara,zaštite od buke,zaštite zagadenja zemljišta i vazduha , projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

**11.**Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( "Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11 i 40/11 ).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađen u deset primjeraka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Predmetni urbanističko-tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta.



**O B R A D I L A**

Aleksandra Bošković

*A. Bošković*

**S E K R E T A R,**

Milanko Minić

